



## basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

### NATIONAL ASSESSMENT GENERAL EDUCATION CERTIFICATE (GEC)

#### 2024 GRADE 9 PILOT STUDY

Thero: Tshivenda Home Language

Maraga: 70

Tshifhinga: Minetse dza 150  
**Hu so ngo katelwa** minetse dza 15 dza tshifhinga tsha u vhala

Thesite iyi i na masiařari a **29** hu so ngo katelwa na siařari ſa khavara.



### **Ndaela dza mugudi**

1. Ni do fhiwa minetse dza 15 dza u vhala ni sa athu thoma u nwala thesite iyi.
2. Vhalani ndaela na mbudziso dzothe nga vhuronwane.
3. Fhindulani mbudziso dzothe.
4. Mbudziso dzothe dzi fhindulelwe kha bugu ya u fhindulela ye na newa.

**Thesite i khou thoma kha siačari li tevhelaho.**



**Ni so ngo vula siačari li tevhelaho ni sa athu u laedzwa uri ni li vule.**

## Mbudziso ya 1: Tholokanyondivho

Vhalani mafhungo a re afho fhasi uri ni ḋo kona u fhindula mbudziso dzothé dzo vhudziswaho.

### **U sa ḋivha hu fana na u fa**

1 Musalauno ri tea u dzula ro fhaṭuwa, ri na ndivho yo fhelelaho ya pfanelo dzashu. A ri tei u dzulela ngomu sa maṇo a khuhu nga u shaya ndivho. Vhathu vhanzhi vha ḋiwana vha tshi khou tambudzwa vha sa zwi ḋivhi.

2 Shangoni ḥa Mutshenzheni kha ḥa Dzimauli, ḥo vha ḥo lala ḥa dovha ḥa sina midzi. Ndi hune vhathu vhe ndi mahayani. Musi vhathu vha tshi vhidzwa nga vha ḋivhi uri vha funzwe na u tsivhudzwa nga ha nḍila dza u tambudzwa, vho vha vha tshi zwi dzhia sa madze. Vho vha vha sa yi, vha tshi ri nahone a zwiho zwa u tambudzwa shangoni. Vho vha vha tshi vuwa vha ḋishumela mishumo yavho ngei Tshipata ya u lima mirambo, matamat̄isi na zwiñwevho.

3 Tshinakaho, musidzana wa Vho Tshikambe, o aluwa heneffo Mutshenzheni. Khotsi awe vho vha vha tshi alusa vhathu vhanne vha khou tambula mahayani avho. Zwa u ḥea khavho zwe vha zwi sa vha dini. Wo vha u tshi ḋivhudzisa uri vha zwi konisa hani? Vho Tshikambe vho ḋo alusa muṭhannga we a vha a tshi pfi Madovhi, a bvaho Mapuloni. Madovhi o aluwa hu na vhasidzana vhavhili afho muḍini, Tshinakaho na murathu wawe Maemu.

4 Ḫiñwe ḋuvha Vho Tshikambe vho ya muṭanganoni wa kereke, Madovhi a mbo livha lufherani lwa vhasidzana a swika a sokou phongo! Musi a tshi thoma u bvula vhurukhu vhasidzana vha shavha. Ene a sala a tshi khou ḋibatabata a dovha a ambara. Vhasidzana a vho ngo vhudza vhabebi vhavho nga u shavha u mu pandelisa. A vho ngo ḋivha uri vha khou tambudzwa lwa vhudzekani. Dziñwe tsumbo dza u tambudza lwa vhudzekani ndi: u vhandiwa kha pfuralelo, u sokou farafariwa nga muthu wa mbeu

iñwe, u khodiwa nga ndila yo kalulaho na zwiñwevho. Muhulwane wa mushumoni wa Tshinakaho vho mu vhudza u ri, "Namusi hu khou rothola, ndi khou tama vhududo ha muthu." Ha ngo ñivha uri ndi u tambudzwa, fhedzi o vha a tshi vho tata na u tou fhira tsini ha ofisi yavho.

5 Vhadededzi vha tambudza vhagudi nga u vha fulufhedzisa u phasa arali vho tenda u farwafarwa na u itwa zwi so ngo teaho. Vho Tshivhase vho vhudzwa nga munna wavho u ri vha so ngo shumisa na peni kha muholo, ngeno vhone vha tshi dzhia tshelede vha buka hodelani ya Hayani. Vha tshi vhudziswa vha ri, "Munna ndi þoho ya muði." Izwo na zwone ndi u tambudza, zwi fana na u sa ita pfanelo lwo fhelelaho nga munna hayani.

6 Vho Ramaði, sa mulimi ngei Tshipata, vho kovhela vhana vhavho dziegere kana ndima, vha vha vhudza u ri vha lime vha fhedze. O kundelwaho u fhedza o vha a tshi rwiwa a dovha a dzimiwa na zwiñiwa. Vho vha vha tshi mu vhidza vha ri, "Li vhoneni mantswu ña u vhifha, ñi nga ñiguluvhe nga u sa þamba." Vho vha vha tshi tambudza lu sa vhuyi fhano.

[Tsho dzudzanyuluwa u bva kha: Tshivenda Luambo Iwa Hayani]

Fhindulani mbudziso dzoðhe dzi tevelahao:

1.1 Ndi ifhio ndivho ine vhathu vha tea u dzula vhe nayo? (Pharagirafu ya 1)

- A Ndi vhudifhinduleli havho
  - B Ndi ndivho ya pfanelo dzavho
  - C Ndi ya vhukoni havho
  - D Ndi ya zwine vha zwi funesa
- (1)

1.2 Ndi zwifhio zwivhili zwine zwa limeswa Tshipata?

- A Tshikoli na nduhu
- B Mutshaini na khavhishi
- C Mirambo na małamałisi
- D Miomva na maswiri

(1)

1.3 Vhadzulapo vha Mutshenzheni kha ḥa Dzimauli vho vha vha tshi pfa e madze u dzhenelela kha miłangano ya u tsivhudzwa nga ha u tambudzwa. (Pharagirafu ya 2)

U zwi dzhia sa madze, kha mafhundo e na vhala zwi amba mini?

- A U zwi dzhia sa zwithu zwi sa dini.
- B U zwi dzhia zwi khombo.
- C U zwi dzhia zwi tshi ofhisia.
- D U zwi pfa zwi si zwine zwa nga konadzea.

(1)

1.4 U ya nga ha mafhundo e na vhala afho n̄tha, Tshinakaho u dzula ngafhi?

- A Mapuloni kha ḥa ha Khakhu
- B Mutshenzheni kha ḥa Dzimauli
- C Małangari Tshiumoni
- D Tshixwadza kha ḥa Dzimauli

(1)

1.5 Ndi tshifhio tshe tsha vha tshi si thaidzo kha Vho Tshikambe?

- A Ndi u vha mushumelavhapo
- B Ndi u vha pholisa
- C Ndi u ŋea
- D Ndi u vha ramabindu

(1)

1.6 Muñthannga we a aluswa nga Vho Tshikambe u bva ngafhi?

- A Mapuloni
- B Thengwe
- C Mukondeni
- D Dzimauli

(1)

1.7 Vho Tshikambe vho vha vho ya ngafhi musi Madovhi a tshi sala na vhana vhavho, Tshinakaho na Maemu?

- A Mushumoni
- B Bolani
- C Muñanganoni wa kereke
- D Masimuni

(1)

1.8 Ndi zwifhio zwithu zwi so ngo ḫoweleaho zwe Madovhi a ita phanda ha vhana vha Vho Tshikambe musi khotsi avho vha siho?

- A U nwa halwa.
- B U dzhaiva.
- C U ṫwa a tshi khou lidza muzika ḫuvha lothe.
- D U dzhena lufherani lwa vhasidzana a sokou phongo, a so ngo ambara. (1)

1.9 Ndi ngani vhasidzana vha so ngo vhudza khotsi avho nga zwe Madovhi a ita vha siho?

- A Vho vha vha tshi khou ofha Madovhi.
- B Vho vha vha tshi khou shavha uri khotsi avho vha ḫo pandela Madovhi.
- C Vho vha vha tshi khou takadzwa nga zwe Madovhi a ita.
- D Vho vha vho tou hangwa. (1)

1.10 Madovhi a mbo livha lufherani lwa vhasidzana a swika a sokou phongo!

Ipfī ‘phongo!’ afho n̄tha ndi thinwaipfi-de?

- A L̄idadzisi
- B Dzina
- C L̄inyanyu
- D L̄italuli (1)

1.11 Ndi zwifhio zwe bulwaho kha mafhingo e na vhala zwi welaho kha u tambudzwa lwa vhudzekani zwe vhatu vha vha vha sa zwi ɖivhi? (Pharagirafu ya 4)

- A U vhidzelelwa nga u ʈavhelwa mukosi.
- B U farwa zwirumbi.
- C U vhudzwa uri vha so ngo shumisa tshelede.
- D U khođiwa nga nđila yo kalulaho. (1)

1.12 Zwiito zwa Madovhi nga murahu ha musi o sala na vhana vha Vho Tshikambe, zwi dzumbulula uri Madovhi ndi muthu-đe?

- A Ndi mushumelavhapo
- B Ndi pholisa
- C Ndi muthu wa zwiito zwi sa ɖivhalei
- D Ndi muthu wa goswi (1)

1.13 Phambano vhukati ha Tshinakaho na Madovhi ndi ifhio?

- A Madovhi o vha o tou aluswa nga Vho Tshikambe, ngeno Tshinakaho a tshi tou vha ńwana wavho wa malofhani.
- B Tshinakaho o vha o luga nga maanda, ngeno Madovhi o vha e mutendi.
- C Madovhi o vha e na miswaswo, ngeno Tshinakaho o vha a tshi funesa zwa Mudzimu.
- D Tshinakaho o vha e musidzana wa u naka, ngeno Madovhi o vha e muṭhannga wa u sa andana na madī. (1)

1.14 ‘A swika a sokou phongo!’ Zwi amba mini? (Pharagirafu ya 4)

- A U swika a mbo di wela fhasi.
- B U swika a sokou ima phanda havho a sa ambe tshithu.
- C U swika a mbo di lila.
- D U swika a balelwa na u amba. (1)

1.15 Musi vhagudi vha tshi farwafarwa na u itwa zwi so ngo teaho vho vha vha tshi fulufhedziswa mini?

- A U maliwa.
- B U fhiwa tshelede.
- C Uri vha do phasa arali vha tendelela.
- D Uri vha do rengelwa zwiambaro. (1)

1.16 Fhungo line ja talusa khwine kutshilele kwa Vho Tshikambe ndi lifhio?

- A Ndi munna wa ramabindu.
- B Ndi munna wa mbilu ntswu.
- C Ndi munna ane a funa muta wawe.
- D Ndi muthu wa u funa u alusa vhathu vhane vha khou tambula mahayani avho, khathihi na u nea. (1)

1.17 "Namuši hu khou rothola, ndi tama vhududo ha muthu." (Pharagirafu ya 4)

Muhulwane wa mushumoni wa Tshinakaho u khou amba mini nga fhungo **jì** re afho **n̄tha**?

- A U khou amba uri u khou humbela u rengelwa nguvho.
- B U khou amba uri zwi **ṭoda** muthu a so ngo **edela** e **eṭhe**.
- C U khou amba uri u **ṭoda** nguvho ya muḍagasi.
- D U khou amba uri u fanela u vhulaha muthu. (1)

1.18 Lifurase **iļi**, 'Lo sina na midzi,' **jì** khwaṭhiseda mini afho kha mafhungo e na vhala? (Pharagirafu ya 2)

- A A hu tshe na mutakalo.
- B Muri wo sina midzi.
- C Ndi fhethu hu si na dzikhakhathi.
- D Ndi fhethu ho **ṭangananaho**. (1)

1.19 Muňwali u **ṭalutshedza** Tshinakaho na Maemu sa vhasidzana-**de** nga murahu ha u tambudzwa lwa vhudzekani nga Madovhi?

- A Vhasidzana vha sa **đivhalei**.
- B Vhasidzana vha si na mikhwa.
- C Vhasidzana vha so ngo lugaho na luthihi.
- D Vhasidzana vha re na mbilu dza u pfela vhuṭungu. (1)

1.20 Mafhungo e na a vhala afho n̄tha a khou livhiswa kha tshigwada tshifhio tsha vhathe?

- A Vhakegulu na vhakalaha
- B Vhaswa
- C Vhathe vhothe
- D Vhoramabindu

(1)

1.21 Vho Ramad̄i sa mulimi ngei Tshipata, vho kovhela vhana vhavho dziegere kana ndima. (Pharagirafu ya 6)

Izwo zwe bulwaho afho n̄tha zwi dzumbulula mini nga ha Vho Ramad̄i?

- A Ndi muthu ane a funa u shengedza vhana.
- B Ndi muthu ane a funesa tshelede.
- C Ndi muthu a re na vhana vhanzhi.
- D Ndi muthu ane a funa u gudisa vhana vhavho mushumo.

(1)

1.22 Ndi l̄ifurase l̄ifhio kha a tevhelaho l̄i sumbedzaho u nyefula afho kha mafhungo e na vhala? (Pharagirafu ya 6)

- A Muthu khoyo hafho.
- B L̄i vhoneni mantswu l̄a u vhifha!
- C Musidzana ndi nnyi?
- D Tshisiwana tshi ya ngafhi itshi?

(1)

1.23 No guda mini nga kutshilele kwa Vho Tshikambe?

- A U t̄anganedza nyimele dzothe.
- B U sa tenda u tambudziwa.
- C U humbulela na u pfela muñwe muthu vhułtungu.
- D U tambudza vhathu.

(1)

1.24 Mushumo wa pharagirafu ya u thoma kha mafhungo ndi ufhio?

- A Ndi u r̄weledza mafhungo.
- B U t̄andavhudza mafhungo.
- C U ima kha mudzedze wa mafhungo.
- D U t̄alutshedza t̄hoho ya mafhungo.

(1)

1.25 Muhumbulo muhulwane wa ayo mafhungo e na vhala ndi ufhio?

- A Ndi wa uri ri d̄ivhe pfanelo dzashu dzothe.
- B Ndi wa uri vhagudi vha tenda u farwafarwa na u itwa zwi so ngo teaho vha do phasa.
- C Ndi wa uri vhagudi vha tea u tenda u sokou farwafarwa uri vha kone u phasa.
- D Ndi wa uri vhagudi vha nga phasa naho vha so ngo vhala.

(1)

[25]

## Mbudziso ya 2: Tshibveledzwa tsha u vhonwa

### 2.1. Khungedzelo

Țalelani khungedzelo i re afho fhasi uri ni ḫo kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.

#### MUKHODZHI VHENGELE LA YUNIFOMO

Vha a funa u vhona ḫwana wavho a tshi naka lwa u fhirisa? Yunifomo dzo wa mpale fhano ha MUKHODZHI. A hu na yunifomo i no bala, zwikolo zwathe zwi renga fhano. Ro vha farela yunifomo dici tevhelaho: Badzhi, hemmbe, marukhu, dzithai na zwiñwe zwinzhi.



Yunifomo yothe ya fhano vha renga luthihi a hu tshe na u kanda fhano, yo khwañha u fhira na bokhathi. Mitengo i tou vha dzhia wo lala, nahone hu na luafhulelo kha badzhi dza vhatukana, arali vha tshi khou renga mbili kha vharengi vhañanu vha u thoma. Ri wanala Țohoyandou murahu ha tshiñtshi tsha mapholisa. Ri shuma Musumbuluwo u swika Mugivhela, ro vula nga 07h30 u swika nga iri ya 17h00. Vha tshi ḫoda u ḫivha zwinzhi vha nga kwama Nthambeleni Masalesa kha: 015 7654 2314/ 082 9887 214 kana vha rumela imeili kha: [Mukhodzhi23@gmail.com](mailto:Mukhodzhi23@gmail.com)

[Tshi bva kha: [www.google.com](http://www.google.com)]

Fhindulani mbudziso dzothe dici tevhelaho:

2.1.1 Hu khou vhambadzwa mini kha khungedzelo iyi?

- A Uri yunifomo ndi tshithu-de.
  - B Ndeme ya yunifomo.
  - C Badzhi dza u ya mushumoni.
  - D Yunifomo ya tshikolo.
- (1)

2.1.2 Khungedzelo iyi yo livhiswa kha tshigwada tshifhio tsha vhathu?

- A Vhana vha tshikolo
  - B Vhabebi vha re na vhana zwikoloni
  - C Vhathu vhothe
  - D Vhathu vha re na mavhengele
- (1)

2.1.3 Ndi nga mini mukungedzeli o shumisa fonto ḫukhu a tshi amba uri, “Arali vha tshi khou renga mbili kha vharengi vhaṭanu vha u thoma?”

- A U nakisa khungedzelo.
  - B U khwaṭhisedza mulaedza wa khungedzelo.
  - C Uri khungedzelo i takadze.
  - D U fhuredzela vharengi.
- (1)

2.1.4 “Hu na luafhulelo kha badzhi dza vhatukana,” ndi figara-de ya muambo?

- A Linakisedzi
  - B Liṇaqedzi
  - C Liedzamuthu
  - D Livhuvhisi
- (1)

2.1.5 Mafhungo o ambiwaho kha khungedzelo iyi a khwathisedza uri vhathu vha nga kona u thusalea uri vha so ngo dzulela ... yunifomo.


- A    u renga
- B    u rungisa
- C    u vhambadza
- D    u kuvha

(1)

[5]

## 2.2. Khathuni

Talelani khathuni i re afho fhasi uri ni ḫo kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.



Fhindulani mbudziso dzothe dici tevhelaho:

- 2.2.1 Vhathu vha re kha Fureme ya 1 vha ngafhi? (1)
- 2.2.2 Vhushaka vhu re hone vhukati ha vhathu vha re kha Fureme ya 2 ndi vhufhio? (1)
- 2.2.3 Ndi zwifhio zwine zwa khou sumbedza uri vhathu vha re kha Fureme ya 2 a vha khou andana nga nyambo? (2)

- 2.2.4 Ndi nga mini muthu a re kha Fureme ya 3 o q̄ithivha tshifhatuwo nga (2)  
zwanda?
- 2.2.5 Vhudipfi ha vhathu vha re kha Fureme ya 1 ndi vhufhio? (1)
- 2.2.6 Mulaedza wa khathuni iyi ndi ufhio? (1)
- 2.2.7 U vhaisala ha muthu a re kha Fureme ya 3, ni vhona u nga ho itiswa  
nga mini? Tikedzani phindulo yanu. (2)

**[10]**

### Mbudziso ya 3: Manweledzo/Samari

Vhalani mafhundo a tevhelaho uri **ni ḋo kona u nweledza maga ane vhathu vha a ita u lwa na u gonya ha mitengo ya zwiliwa.**

- 1 Neani mbuno dza **SUMBE** ni tshi shumisa mafhundo o fhelelaho.
- 2 Nomborani mbuno dzaṇu u bva kha mbuno ya 1-7.
- 3 Mbuno iñwe na iñwe i tea u vha fhungo īthihi ḋo fhelelaho.
- 4 Hune zwa konadzea ni shumise maipfi aṇu.
- 5 Manweledzo aṇu a tea u vha na vhulapfu ha maipfi a 70-80.
- 6 Tshivhalo tsha maipfi tshi ḋwaliwe ngomu kha zwitangi magumoni a manweledzo aṇu.
- 7 Manweledzo aṇu a so ngo fhiwa ḍhoho.

#### **U gonya ha mitengo ya zwiliwa**

Mitengo ya zwithu zwinzhi yo no gonyesa, nahone ndi yone thaidzo khulwanesa īfhasini ḋamusi. Muthu muñwe na muñwe u dzulela u gungula nga mitengo yo gonyaho. Naho zwo ralo, vhathu vha tea u ḋa, ndi ngazwo hu na maga ane vha a tevhela uri vha kone u tshila.

Ndila ya khwine ndi u ḋwala fhasi zwithu zwa ndeme zwine zwa tea u rengwa musi zwi sa athu u rengwa u itela uri vha so ngo hangwa zwithu zwa ndeme.

Mafheloni a ḋwedzi musi muthu e tsini na u hola u tea u ita mugaganyagwama. Izwi zwi thusa uri a kone u vhona uri tshelede yawe i tea u renga zwithu zwifhio u thoma.

Mavhengele manzhi a ita luafhulelo lwa u rengisa zwibveledzwa zwao. Huñwe u wana zwiñwe zwithu zwi fhasi kha zwa īñwe vhengele, ngauralo ndi zwa ndeme u tshimbila na mavhengele vha tshi vhambedza mitengo vha kona u renga hune zwa vha fhasi.

Tshiñwe tshifhinga na u sedza kha dzigurannda zwi a thusa uri vha vhone uri zwithu zwe tsa ngafhi, nahone zwi a leludza zwithu.

Vha tshi renga zwiliwa vha so ngo renga zwiliwa zwa madzina, ndi khwiñe u renga vha so ngo sedza uri tshithu ndi tsha dzina liphio ngauri zwiliwa zwe the zwi a fana.

Tshiñwe tshifhinga na u ita dzingade zwi a thusa uri vha so ngo renga miroho ine na muthu ene muñe a nga diñavhela yone hayani. Tshelede ya u renga iyo miroho i ño vha thusa kha zwiñwe.

Vhathu vha so ngo ja vha laña zwiliwa zwe salaho. Arali ha bikiwa zwiliwa zwa liwa zwa sala, zwi so ngo lañiwa ngauri zwi nga kha ñi liwa nga ñuvha li tevhelaho.

Muthu u tea u renga zwiliwa zwine a zwi nga ñavhanyi u tshinyala u itela uri zwi fhedze mañuvha manzhi musi zwe rengiwa.

*[Tsho dzudzanyululwa u bva kha: Milingo yo fhiraho]*

**[10]**

## Mbudziso ya 4: Luambo kha nyimele

Vhalani tshibveledzwa tshi re afho fhasi u ri ni ḋo kona u fhindula mbudziso dzo vhudziswaho.

### **U ḥana mvelele**

1 Musalauno vhatu vha takadzwa nga sialala. Musi muthu a tshi khou tshila u tea u ḫivha vhubvo hawe. Malwadze o fhambanaho ane a lwalwa ano maጀuvha u pfa vha tshi amba uri hu tea u ḥiwa zwiliwa zwa sialala, ngauri ndi zwone zwo ḫalaho pfushi kana zwi ḫaጀaho mivhili. Vhatu vha re na zwavho vha vhilaela nga ndaela dza madokotela na dzinanga dzi tshi vha fhambanya na mapfura e vha vha vha tshi khou a kapula nga lebula, vha vho tea u ḥa zwiliwa zwa sialala zwi ngaho sa: miroho midala, mashonzha, mirambo, madzhulu, ḫemeñeme na zwiñwevho. Kusini kwa hashu ho vha na ḫuvha ḥa u ḥana sialala. Nga iጀo ḫuvha ho vha hu tshi tou vha mupfufhi u si mphire, ngauri muñwe na muñwe o vha a tshi khou swela u ḥana vhukoni hawe. Vhafumakadzi vho vha vho fuka miñwenda, magwana, mikhasi yo yaho nga u fhambana na mivhala i tshi bvumelana. Vhasidzana vho vha vho ya nga mashedo, maጀamu o sala nn̄da.

2 Zwo ntakadzaho ndi u vhaba vhabumakadzi vho funzeaho vho vhabisa sialala. Vhabwe vha tshi tshimbila maጀamu o tou kapata nn̄da, vha so ngo ambara na zwienda. Vha tshi tshimbila vho vunda mitsinga. Vhasidzana na vhone vho vha vha tshi khou thusa vhomme avho. Izwi ndi zwone zwavhuđi. Naho zwo ralo ho vha na vhabenda vhararu vho ḫiitaho vhabindia nga kuambarele. Muthu kha ḫitongise nga luambo lwave na sialala ḥawe. Ndo funesa vha u ḥana zwibikwa zwa sialala. Ndo vhaba thophi ya vhabse i tshi tou penya kha luselo. Dovhi ḥa mashonzha ḥo vha ḥi tshi phophisa nthe dza muthu a tshee kule. Funanani wa Khambele o vha o bika tshidzimba tsha phonđa. Zwa nkhumbudza makhulu wanga vha tshi kha ḫi tshila. Vho vha vha tshi bika mafhuri a mbavhi ra nwa khobvu ra fanelwa. Zwiliwa zwo ḥaniwaho zwo vha zwo fhambana, tsumbo: tshimbundwa, tshisese, vhabete, mikusule yo yaho nga u fhambana, ḫemeñeme na zwiñwevho. Hafha shangoni hu na ndele dza u bika. Ḥohoyatshikolo yone yo bva mulomo ya ri, "Vhutambo vhungafha a thi athu vhaba vhaba."

3 Nga ngei seli ho vha hu na mitshino ya sialala. Vhafumakadzi na vhanna vho vha vha tshi ri u fhufha vhavhili vha sera. Ndo takadzwa nga tshikona tsha Mapudzi, vha<sup>ñ</sup>thannga vha a shela mulenzhe havho. Ngoma yo vha i tshi ri u duvhula, muungo wa pfala kule vhukuma. Murumba wa tshigombela wo vha u tshi <sup>ñ</sup>tambela tshanda, mifhululu i tshi tou nañanelia iwe vhathu. Vha ri u tshina vha tshi ri tsetsetse, khundu dza nga dzi sa ñthukhuwa. Vhathu kha ri humele kha sialala ñashu, sialala ño naka.

[Tsho dzudzanyululwa u bva kha: Thimu ya vhalingi]

Fhindulani mbudziso dzo<sup>ñ</sup>the dici tevhelaho:

4.1 Zwo ntakadzaho ndi u vhona vhafumakadzi vho funzeaho vho vhuisa sialala.

Dzina ‘**sialala**’ ño shumiswaho kha fhungo <sup>ñ</sup>li re afho n<sup>ñ</sup>tha ndi ña lushaka-de?  
(Pharagirafu ya 1)

- A Dzina zwa<sup>ñ</sup>lo
  - B Dzina khumbulelwa
  - C Dzina vhukuma
  - D Dzina mbumbano
- (1)

4.2 Vhafumakadzi vho vha vho fuka miñwenda.

Ñeani lushaka lwa fhungo lwo shumiswaho afho n<sup>ñ</sup>tha.

- A Fhongo davhi
  - B Fhongo tserekano
  - C Fhongo zwa<sup>ñ</sup>lo
  - D Fhongo tswititi
- (1)

4.3 Neani libulazwithihi ja ipfi ‘**tana**’ (Pharagirafu ya 1).

- A Sumbedza
- B Sumba
- C Sumbesa
- D tanesa

(1)

4.4 Vhasidzana vho vha vho ambara mashedo

Ndi ufhio mutshila une wa nga shumiswa sa t̄hukhufhadzo ya dzina zwało  
‘vhasidzana’ kha fhungo li re afho n̄tha

- A -lume
- B -na
- C -nyana
- D -kadzi

(1)

4.5 Vha tshi tshimbila madamu o tou ri kapata nn̄da. (Pharagirafu ya 2)

“Madamu o tou ri kapata,” kha fhungo li re afho n̄tha ndi lifurase-de?

- A Lifurase ja lidadzisi
- B Lifurase ja litaluli
- C Lifurase ja dzina
- D Lifurase ja liiti

(1)

4.6 Sialala yashu yo naka ... a ro ngo tea u fhambana nayo.

Dadzisani tshikhala tsho salaho kha fhungo ji re afho ntsha nga litanganyi lo teaho.

- A Arali
  - B Ngauralo
  - C Musi
  - D Naho
- (1)

4.7 Naho zwo ralo, ho vha na Vhavenda vhararu vho diitaho vhaindia nga kuambarele.

Ipfu ‘vhararu’ kha fhungo ilo ji khou shuma sa mini?

- A Dzina zwaļo
  - B Litaluli ja mbalo
  - C Lidadzisi ja vhunzhi
  - D Lisala lisumbavhuṇe
- (1)

4.8 Ndo takadzwa nga tshikona tsha Mapudzi.

‘Tsha Mapudzi,’ i khou shuma sa mini kha fhungo ji re afho ntsha.

- A Lidadzisi ja maitele
  - B Lidadzisi ja fhethu
  - C Lidadzisi ja tshifhinga
  - D Lidadzisi ja digirii
- (1)

4.9 Vhasidzana vha thusa vhomme.

Nangani ḫhalutshedzo yone-yone ya fhungo ji re afho n̄tha musi jo iswa kha liambaitwa.

- A Vhomme vha thuswa nga vhasidzana.
- B Vhasidzana vha do thuswa nga vhomme.
- C Vhomme na vhone vha thuswa nga vhasidzana.
- D Vhasidzana vha thusiwa nga vhomme.

(1)

4.10 Kale kholomo dzo vha dzi tshi ri u fhedza u **fula**, dza vhuya hayani nga dzothe.  
Ndo doba **fula** jo vhibvaho nda fha mukegulu vha takala nga maanda.

Ndi nga mini ipfi ‘fula’ jo shumiswa nga ndila mbili dzi sa fani kha mafhungo a re afho n̄tha?

- A Ndi pharonimi
- B Ndi libulazwithihi
- C Ndi homonimi
- D Ndi pholisemi

(1)

4.11 Vhafumakadzi na vhanna vho vha tshi ri u fhufha vhavhili vha sera.

Ipfi ‘fhufha’ zwe ja shumisiswa zwone fhungoni ji re afho n̄tha ji amba mini?

- A U takalesa
- B U ya n̄tha
- C U tshina nga maanda
- D U imela n̄tha

(1)

4.12 Funi wa Khambele o vha o bika tshidzimba tsha phonđa.

Ndi lushaka-de lwa pfufhifhadzo lwo shumiswaho kha dzina ‘Funi’ kha fhungo ji re afho n̄tha? (Pharagirafu ya 2)

- A Akhironimi
- B Thirankhesheni
- C Kilipudi
- D Aburiviesheni

(1)

4.13 Inwi ni vhona izwi zwi so ngo naka?

Ndi nga mini muñwali o shumisa tshiga itsho tsha u vhala magumoni a fhungo ji re afho n̄tha?

- A U sumbedza uri o mangala.
- B U sumbedza uri fhungo lo guma.
- C U awedza muvhali.
- D U sumbedza uri u khou vhudzisa.

(1)

4.14 Ho vha hu **ene** malogwane ane a zwi itesa.

Lisala lo swifhadzwaho fhungoni ji re afho n̄tha ndi la lushaka-de?

- A Lisala lisumbavhuñe
- B Lisala vhukuma
- C Lisala la vhunzhi
- D Lisala lisumbi

(1)

4.15 Zwishumiswa zwa u bika tshidzimba zwi pfi ndi...?

Nangani ipfi **lo** peletwaho zwone **la** u fhedzisa fhungo **li** re afho **ntha**.

- A Thimbwana
  - B Thimbanywa
  - C Thimbwanya
  - D Thimbwanywa
- (1)

4.16 Nangani fhungo **lo** **ñwalwaho** nga tshifhinga tsho fhelaho kha mafhungo a re afho fhasi.

- A Thophi ya vhuse yo penya.
  - B Thophi ya vhuse i khou penya.
  - C Thophi ya vhuse i a penya.
  - D Thophi ya vhuse i **do** penya.
- (1)

4.17 **Thohoyatshikolo** yo bva mulomo ya ri, “Vhuñambo vhungafha a thi athu vhu vcona.”

Nangani fhungo **li** re **lone**, **lo** **ñwalwaho** nga tshipitshi tshi so ngo livhaho.

- A **Thohoyatshikolo** yo amba uri vhuñambo vhungafha a i athu vhu vcona.
  - B **Thohoyatshikolo** i ri vhuñambo vhungafha ndi tshimangadzo.
  - C **Thohoyatshikolo** yo bva mulomo ya ri vhuñambo vhungafha a i athu vhu vcona.
  - D **Thohoyatshikolo** yo ri vhuñambo vhungafho a i athu vhu vcona.
- (1)

4.18 Vhafumakadzi ndi vhone vhane vha funesa u tshina vho sia maðamu nnda.

Muñwali o sumbedza u dzhia sia nga ndila-de kha fhungo ji re afho ntha?

- A Nga u sumbedza uri vhafumakadzi vha takalela u tshina vho sia maðamu nnda.
- B Nga u sumbedza uri vhafumakadzi vha funa u tshina vho sia maðamu nnda.
- C Nga u sumbedza uri vhathu vha funa u tshina vho sia maðamu nnda.
- D Nga u sumbedza uri vhafumakadzi ndi vhone vhe vhothe vhane vha tshina vho sia maðamu nnda. (1)

4.19 Pharagirafu ya 3 kha mafhungo aya ndi ya lushaka-de?

- A Ndi pharagirafu ya mbuletshedzo.
- B Ndi pharagirafu ya phendelo.
- C Ndi pharagirafu ya thalutshedzo.
- D Ndi pharagirafu ya thaþhuvho. (1)

4.20 Vhathu vha re na zwavho vha vhilaela nga ndaela dza madokotela na dziñanga.

Ipfì ‘dokotela’ lo tou pambiwa ji tshi bva kha luñwe luambo, neani thalutshedzo yalo.

- A Muthu o gudelaho u lafha nga mishonga ya tshirema.
- B Ndi mungome.
- C Nanga ya tshirema.
- D Muthu o gudelaho u lafha nga mishonga ya tshikhuwa. (1)

[20]

**Magumo a thesite**